



SESOTHO
GRADE R – BOOK 3
TERM 3
ISBN 978-1-4315-0717-7
8th Edition
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.



9 781431 507177

Aa Bb Cc Dd Ee Ff
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sehlopha sa

R BUKA YA 3

Lebitso:

Sehlopha:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

BUKA YA SESOTHO

Buka ya
3
kotara |



Mofumahadi Angie Motshekga.
letona laapha Thuto ya
Motheo



Mong. Enver Surty.
Motatsiwa Letona la
Thuto ya Motheo

Selemong sena sa Kamohelo sa (Sehlopha sa R) Dibuka tsa Mookodi tsa Mosebetsi ke karolo ya matsapa a Lefapha la Thuto ya Motheo ho thusa le ho tshehetsa mosebetsi wa ngwana wa Moaforka. Diphuputso di bontshitse hore selemong se seng le se seng bana ba fumana mesebetsi e ba phephetsang pele ho Sehlopha sa 1. ba sebetsa hantle dithutong tsa bona dilemong tse latelang. dilemong tsa poraemari le nakong ya dithuto tsa sekontari. Ke ka hoo ba tshwanelang ho rutwa haholwanyane ha ba le Sehlopheng sa R.

Thutong ya Motheo kharikhulamo e lebeletse hore ngwana wa Sehlopha sa R a fumane monyetla wa ho ntshetsa pele ho bala, ho ngola le bokgoni ba ho sebetsa dipalo, ke hona mona moo ba hlokang ho tshehetswa haholo hore ba fumane motheo wa thuto hore ba tle ba fumane ho le bonolo ha ba fihla Sehlopheng sa R 1 le ho fetela dihlopheng tse ka hodimo.

Dibuka tsa Sehlopha sa R ka hoo maikeisetso a tsona ke ho thusa bana ho ntshetsa pele bokgoni bona le ho tseba dintlha tse ding tseo e leng motheo wa dithuto tsa bona. Ba na le menyetla e mengata eo ka yona bana ba ka ntshetsang le ho ikwetlisetsa bokgoni ba bona ho itokisetsa bakeng sa dikereiti tse latelang.

Pele bana ba ka ihuta ho bala ba tshwanelo ho tseba hore ba tshwara buka jwang le ho phetla maqephe, le ho tseba hore buka e sebediswa jwang. Ba tshwanelo ho utlwisa kamano e teng dipakeng tsa manswe le ditshwantsho tse hare ho buka le ho hlokoma hore manswe a ka bukeng a bopilwe ka medumo e itseng mme a na le moelete. Ho sa le jwalo, pele bana ba ithuta ho ngola, ba tshwanelo ho ntshetsa pele bokgoni ba ho ngola le ho tshwara pene, ho bopa manswe le dibopeho le ho tsamaisa pene meleng ho tereisa medumo. Bona ke bokgoni bo fumanwang ka hare ho dibuka tsena.

Re a tseba hore bana ha ba bale le ho utlwisa ka ho tshwana. Dibuka tsa Sehlopha sa R di thusa matitjhere le bana ho sebetsa ka mokgwa o ikethang oo ngwana ka mong a ka sebetsang ka sekgahla sa hae haeba ho hlokeha hore a etse jwalo, le ha ho hlokahala hore titjhere a ka kgutlela morao ho thusa ngwana moo a sa utlwisisang hantle ho latela maemo a kutlwisiso ya ngwana. Mesebetsi e tla thusa ngwana le titjhere ho bona moo ho nang le dikgwaello e le hore titjhere e tle e kgone ho thusa ho kwala dikgaelo tse pele ngwana a fetela dikereiting tse ka pele.


Dibuka tse kenyeltsang thuto ya ho tseba ho bala le ho ngola, thuto ya dipalo le bokgoni ho tsa bophelo tse kaofela ha tsona ho nang le mokotaba e ka bang 20 e sebedisang mekgwa e fapaneng ya ho hohela maikutlo a mothuti. Re a tshepa hore baithuti ba tla thabela le ho ananelo ho sebedisa mesebetsi e fumanwang ka hare ho dibuka tsa mofuta ona ha ba ntse ba tswela pele ka dithuto tsa bona, le hore wena jwalo ka titjhere o tla natefela le bona ho sebediseng dibuka tsena.



Ha re bineng



Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo Iwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho Iwayo.



Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa
© Department of Basic Education
Eighth edition published in 2018

ISBN 978-1-4315-0717-7

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

Sehlopha sa R

TSE KOPANENG

- Ho bala le ho ngola
- Dipalo
- Bokgoni ho tsa bophelo




ya SESOTHO

1	Dipalangwang	2
2	Mesebetsi eo batho ba e etsang.....	12
3	Metsi	22
4	Polasing	32
5	Tikoloho elwekileng	42



Ditaelo tsa disehwa di
qetellong ya buka.



Buka ena ke ya:



Buka
3
kotara 3


3

kotara 3

SESOTHO



Dipalangwang





Ha re etseng





Etsetsa ditshwantsho sedikadikwe ka mmala
o nepahetseng.

Mamarisetsa
ditikara
dibakeng tse
nepahetseng.

Ke sepalangwang sefe se tsamayang lefatsheng?

Ke sefe se tsamayang metsing?

Ke sefe se fofang moyeng?



Ha re bueng


Tadima ditshwantsho mme o bue ka seo o se boneng.

O bona mefuta e mekae ya dipalangwang?

Ke bana ba bakae ba tshelang metserong?

O sebedisa sepalangwang sefe ho tla sekolong?

Ke bana ba bakae tlelaseng ya hao ba tlang ka maoto sekolong?



TEACHER: Sign

Date



Ha re ngoleng

Taka setshwantsho ho bontsha hore o tlajwang sekolong.

Kotara 3 – Beke 1–5

Ke ya sekolong ka:



1.2



Lebitso la ka ke:



Ha re baleng


Tadima ditshwantsho ka hloko mme o bolelle motswalle wa hao hore ho etsahala eng setshantshong ka seng. Jwale nahana ka se tlang ho etsahala qetellong mme o take setshwantsho sa ho qetela.

Ntja ya Nomsa e batla ho ya sekolong le yena mme e a mo latela.


1



2



3



4



TEACHER: Sign

Date





Ha re ngoleng

n




ntja

Tereisa tlhaku ka monwana mme ka phensele.
Qala lethebeng.



Tereisa tlhaku.






1.4




Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku mme o mamele modumo ha o bitsa mantswe haholo.

nkuntlonkongonkgontjanama

Ngola lebitso la hao mme o mamarisetse setikara bakeng sa mosebetsi omotle.



TEACHER: Sign


Date

1.5



Ha re baleng dipalo

Tadima setshwantsho mme o bone hore difofane, dikoloi, dilori,
dibaesekele, dithuthuthu ledibese di kae ka palo.



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5





1 2 3 4 5



1.6



Phethela ho taka bese, mme
o e khalare.



Ngola lebitso la hao mme o mamarisetse setikara bakeng sa mosebetsi omotle.



TEACHER: Sign

Date




q

1.7




Ha re bueng

Tadima ditshwantsho mme o bue ka seo o se bonang.
 Dipalangwang tsena di fetohile jwang ho tsa mehla e fetileng?
 Ke dipalangwang dife tse sebediswang lefatsheng, metsing le
 moyeng?
 Ke dipalangwang dife tse nang le mabidi?
 Tereisa mme o khalare mabidi.



1.8




TEACHER: Sign

Date



2

Mesebetsi eo batho ba e etsang



boraditimamollo



mokganni wa
tekesi



ngaka le mooki



makheniki

Mamarisetsa
ditikara
dibakeng tse
nepahetseng.



Ha re bueng

basebetsi ba
tseleng

Tadima setshwantsho se seholo mme o qolla
batho bohole ba re thusang.
Bolela hore ba etsang ho re thusa.
O ka tshela tsela kae?
Ke sepalangwang sefe seo o ka se bonang
setshwantshong?

TEACHER: Sign

Date




2.I



Ha re etseng

Tadima setshwantsho mme o bue ka seo o se bonang.
Jwale taka mola ho bontsha seo motho ka mong a se etsang.
Batho baa ba re thusajwang?



2.2





Ha re bueng

Ke bafe bathong ba

- ba sebetsang ka dipalangwang?
- ba sebetsang ka ho aha kapa ho lokisa?
- hlokomseng bophelo ba rona?
- ba sebetsang ka dijo?

Mamarisetsa
ditikara
dibakeng tse
nepahetseng.


Dipalangwang



Mesebetsi



Bophelo bo bottle



Dijo



Ngola lebitso la hao mme o iphe naledi bakeng sa mosebetsi o motle.



Lebitso la ka ke:

TEACHER: Sign






Date

2.3



Ha re baleng

Tereisa tlhaku ya pele mme o bale mantswe.


s**sefate****seeta****sekolo****a****apole****katse****sakga****t****tala****tente****tafole****i****dijo****pitsa****pitsi****p****podi****pela****pane**

2.4



Ha re baleng

Tadima setshwantsho kholomong ya pele mme o bolelle motswalle hore bothata ke bofe ho se seng ka seng. Jwale taka mola ho bontsha hore ke mang ya ka thusang ka bothata batho ba setshwantshong ka seng.



TEACHER: Sign

Date



2.5






Ha re baleng dipalo

Tshwaya diboloko tse nang le dintho tse 6.



Kwetlisa palo 6.



18

2.6



Lebitso la ka ke:



Ha re etseng

Opela mantswe ana diatla.



ngaka

nga

ka

rapolasi

ra

po

la

si



ambulanse

a

m

bu

la

n

se



seahi

se

a

hi

mapentane

ma

pe

n

ta

ne



TEACHER: Sign


Date

2.7





Ha re ngoleng

m



meno

Tereisa lentswe ka monwana wa hao mme ka
phensele. Qala lethebeng.



Tereisa tlhaku.



2.8



Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku mme o mamele modumo ha o bitsa lentswe haholo.



mose




metsi




musi



monna



molomo



mose



Lebitso la ka ke:

Ngola lebitso la hao mme o mamarisetse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.


TEACHER: Sign

Date

3



Metsi



Ha re bueng

Ke diphoofolo dife tse dulang metsing?


Ke sepalangwang sefe sa metsing seo o se bonang?

Bana ba sebedisa eng ho phaphalla?

Ke dintho dife tseo o di tsebang tse phaphallang?





Ke dintho dife tse ke keng tsa phaphalla?

Mamarisetsa
ditikara
dibakeng tse
nepahetseng.



Ha re etseng


Sebedisa ditikara ho
mamarisetsa bana thoko
ho bo mme ba bona.



TEACHER: Sign

Date


3.I



Ha re ngoleng

Mamarisetsa ditikara dibakeng tse nepahetseng.
Jwale bolela hore e a teba kapa e a phaphalla.

Mamarisetsa
ditikara
dibakeng tse
nepahetseng.




3.2



Ha re etseng

Taka setshwantsho sa hao o sesa, o tola, o qhoba seketswana
kapa o ithabisa pela metsi?



Lebitso la ka ke:

TEACHER: Sign

Date

3.3



Ha re baleng

Ke efe ya diphoofolo tsena e ka sesang mme ke efe e ka fofang? Mamarisetsa setikara ho bontsha hore ke phoofolo efe e ka sesang mme ke efe e ka fofang moyeng.

Mamarisetsa
ditikara
dibakeng tse
nepahetseng.




3.4



Ha re baleng dipalo

Latela dinomoro ho tloha ho 1-10 mme o thuse mokganni ho fumana letlotlo.



5




2



6



4



3


q

7

8



10



TEACHER: Sign

Date


3.5




Ha re ngoleng

d

Tereisa tlhaku ka monwana mme ka phensele.
Qala mathebeng.



dinonyana



Tereisa tlhaku.

d



3.6



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku mme o mamele modumo ha o bitsa lentswe haholo.




dipalesa




ditsebe



dieto



dinawa



dierekisi



diborele

Ngola lebitso la hao mme o mamarisetse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.



Lebitso la ka ke:

TEACHER: Sign











Date

3.7



Ha re baleng dipalo

Moleng ka mong taka X lebokoseng le nang le palo e tlaase
ya dintho.



3.8



Ha re baleng dipalo





Tshwaya jeke e
nang le lebese le
lengata.




Tshwaya kopi e
nang le lebese le
lengata.



Tshwaya botlolo
e nang le oli e
nnyane.



Khalara di botlolwana tsena ho di etsa di tlale.



tletse

halofo


letho

TEACHER: Sign

Date

4

Polasing



Mamarisetsa
ditikara
dibakeng tse
nepahetseng.




Ha re bueng

Tadima setshwantsho mme o bue ka seo o se bonang.
Na o kile wa ya polasing?
O bona tholwana efe setshwantshong?
O bona moroho ofe setshwantshong?
Na o jala meroho lapeng?
Ngwana ka mong o etsang?



Ha re etseng

Sebedisa ditikara tsa hao ho phethela paterone.



TEACHER: Sign

Date

4.I



Ha re etseng

Mamarisetsa ditholwana le meroho kholomong enepahetseng. Bua kamoo tholwana le moroho ka mong o latswehang le ho tshwareha. Bolela mabitso a tsona mme o a opele diatla (kha/be/she) > khabeshe.

Mamarisetsa
ditikara
dibakeng tse
nepahetseng.

ditholwana	
apole	lamunu
morara	panana
peniapole	pere
popo	perekisi


meroho	
dinawa	khabeshe
dierekisi	sepenishe
tapole	dihwete
poone	mokopu

4.2





Ha re baleng dipalo

Bala palo ya ditholwana le meroho ena mme o tereise
palo e nepahetseng.




3




1

2



5

3



4

5



2

1




4

6



7

6



6


7

TEACHER: Sign

Date

4.3

Mosebetsi wa polasi



4.4



Tadima setshwantsho mme o bue ka seo o se bonang.
 Batho ba etsang?
 Re fumana dihlahiswa dife tse fapaneng polasing ena?
 Re fumana lebese kae?
 Re ka etsa dijo dife ho hlaha lebeseng?
 Re fumana wulu kae?
 Re sebedisa wulu bakeng sa eng?
 Re fumana mahe kae?
 Re fumana manyepe kae?



Ha re bueng

TEACHER: Sign






Date

4.5



Ha re baleng

Taka mola ho bontsha seo re se fumanang ho tswa diphoofolong tsena.




4.6




Ha re baleng dipalo

Thusa rapolasi ho bala diphoo folo tsa hae.



+




=


3




+




=




+



=



+



=



Lebitso la ka ke:

TEACHER: Sign

Date


4.7




Ha re ngoleng

g


Tereisa tlhaku ka monwana wa hao
mme ka phensele.
Qala mathebeng.



galase



Tereisa tlhaku.



4.8



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku g mme o mamele modumo ha o ntse o bitsa
mantswe haholo.



gauta



kgomo



kgaba



kgaretene



galase



kgubedu

Ngola lebitso la hao mme o mamarisetse setikara bakeng sa mosebetsi o motle.



Lebitso la ka ke:

TEACHER: Sign


Date



Tikoloho e hlwekileng



Mamarisetsa
ditikara
dibakeng tse
nepahetseng.



Tadima setshwantsho mme o bue ka bohlokwa ba
tikoloho e hlwekileng.

Bana ba etsang ho hlwekisa sebaka sa ho bapalla?
Re ka boela ra sebedisa makotikoti le pampiri ya
kgale jwang??

TEACHER: Sign

Date




5.I



Ha re etseng

Ke dintho dife tseo o ka di etsang ka polasetiki le pampiri ya kgale? Sebedisa ditikara tsa hao ho bontsha kamoo o ka kgethollang pampiri, polasetiki le galase tsa kgale meqomong e fapaneng hore di tle di sebediswe hape.

Mamarisetsa
ditikara
dibakeng tse
nepahetseng.




5.2




Ha re baleng dipalo


Tlotsa dikgutloharo tse 7 mme o tereise palo.



Tlotsa dikwere tse 7 mme o tereise palo.



Tlotsa didikadikwe tse 7 mme o tereise palo.



Kwetlisa palo 7.



TEACHER: Sign

Date





5.3




Ha re ngoleng



Tereisa tlhaku ka monwana wa hao.
Qala mathebeng.



Tereisa tlhaku.




5.4



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku o mme o mamele modumo ha o ntse o bitsa mantswe haholo.

bolotoporotookethopasehloohoonfolopo

Lebitso la ka ke:

Lebitso la ka ke:

TEACHER: Sign





Date

5.5



Ha ne bueng

Tadima ditshwantsho mme o bue ka se etsahalang mariha.
 O etsang ho dula o futhumetse?
 Dijalo di angwajwang ke serame?
 Diphoofolo di angwajwang ke serame?
 Re ja eng, re bapala eng le ho apara eng mariha?



5.6



Ha re etseng

Khalara setshwantsho sena.
O tseba jwang hore ke letsatsi la mariha?



TEACHER: Sign

Date



5.7



Ha re baleng dipalo







Tereisa nomoro.

Jwale khalara palo e nepahetseng ya dintho moleng ka mong.




1








2



3






4









5



6



7











5.8



Ha re baleng dipalo

Seha dikarete tsena mathebeng mme o bone
hore o ka nyalanya setshwantsho le palo
e nepahetseng.

Hlokomela
hore dikarete
tsena di a
fetolelwa.





Ha re etseng

Seha dikarete tsena meleng ya ho seha e metsho
mme o nyalanye tlhaku le setshwantsho se
nepahetseng.




Hlokomela
hore dikarete
tsena di a
fetolelwaa.

a



apole

n




nku

p



pitsa

m



musi

o



topo

d



dula

t



tae

s




seeta

5.9




Ha re baleng dipalo

Thusa mohlokomedi wa diphoofolo ho bala palo ya diphoofolo.




+




=


2




+




=



+




=




+




=



+




=



TEACHER: Sign

Date

Disehwa



Papadi ya boikgopotso:

Seha dikarete meleng e metsho ya matheba. Tjhofa dikarete mme o di behe tafoleng di shebile fatshe. Jwale phetla dikarete tse pedi ka nako e le nngwe. Haeba di tshwana o ka di behella ka thoko. Shebang hore ke mang ya ka qetang pele ho bokella dikarete. Jwale sebedisa dikarete tsa hao tsa boikgopotso mme le bapale le metswallle wa hao.

Dikarete tsa tatellano:

Seha dikarete tsena mme o di behe ka tatellano e nepahetseng mme o bolele pale ya se etsahalang tatellanong ka nngwe.

Buka ya ho bala:

Latela ditaelo mme o etse buka ena ya disehwa. E ya le yona lapeng mme o e balle metswallle le lelapa.

DISEHWA TSA KA



Ha re etseng

Seha leqephe moo ho nang le mola wa matheba mme o
manamise leqephe khafareng e ka morao ho etsa phokhotho.
Boloka tseo o di sehileng ka mona hore di se ke tsa lahleha.








MANAMISA MONA


MANAMISA MONA

MANAMISA MONA

MANAMISA MONA









Diphoofto di batla ho
ja dijalo.

4




Neng ditamati di kgolo
ebile di kgubedu.

5



Re na le meroho e mengata ho
rekisa mmarakeng.

8



Letsatsi le leng le leng
Nomsa le Sam ba sebetsa
serapeng sa meroho.

1




Ke tla ja tamati bakeng sa dijo
tsa motshehare.

6




Nomsa o nosetsa dijalo.

3













2




7


Bohle ba tlile ho boha serapa.








Sara o tlamehile hoba dikobong.
O ikutlwa a tjhesa.



Sara o phetse hantle hape.
A ka kgutlela sekolong. Jwale
a ka bapala le metswalle.



Sara o na le lefu la Tjhikine Phokose. O na le matheba a mangata.



Ho ya bona
ngaka




1




Sara o ya ngakeng. Ngaka e re
Sara a dule hae.

6



Sara o na le motjheso. O kula
haholo ho ka ya sekolong.

3



Sara o ikutlwa a kula ho ka ja
dijo tsa hae tsa hoseng.

2



Sara o nwa moriana wa hae.

7